

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ŽAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 53 (1)

IZDAN 1 JANUARA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 11976

N. V. Bakkerol Exploitatie Maatschappij i Joos Otto Heinz, hemičar, Rotterdam,
Holandija.

Postupak za povišenje sadržine evropskih pšenica u brašnu, što se izrađuje u tvornicama
brašna za pekarske svrhe.

Prijava od 26 januara 1935.

Važi od 1 aprila 1935.

Traženo pravo prvenstva od 22 oktobra 1934 (Belgija).

Prijava od 26 januara 1935.

Razne evropske vrste pšenice, uključivo i jugoslovenska pšenica, nisu prikladne za pečenje, napose za pečenje hleba, jer se ne dobije lak produkt, ako se upotrebe čiste, napose za hleb uz primjesu vode. Po holandskom zakonu propisana sadržina holandske pšenice od najmanje 35%, mješane sa drugim pšenicama, treba da se smatra kao mogući maksimum. Dešava se, da je jedna ili druga pšenica iznimka u tom pogledu, da se uz 35% tuzemske pšenice, može još uspješno upotrebiti 10—20% najboljih vrsta evropskih pšenica, ali na svaki način potreban je vazda još priličan postotak prekomorskih pšenica, da bi se dobio dovoljan volumen.

Naložilo se je, da se malim postotnim dodatkom phosphatida (0,50—1%) kod priprave tijesta, može postići znatno poboljšanje produkta i povećanje volumena. Phosphatidi dopuštaju upotrebu znatnog postotka na albuminu bogatog brašna, međutim nije se nikad mislilo na to, da se dodaju phosphatidi već od momenta fabrikacije ili za vrijeme miješanja brašna, koje je određeno za pečenje, da bi se na taj način ostvarila mogućnost mnogo većeg postotnog dodatka evropskih pšenica.

Prema ovom pronalasku postigne se, da se za pečenje posvema sposobno brašno sa velikom sadržinom evropske, napose jugoslovenske pšenice dobije time, ako se za

vrijeme miješanja, različitim vrstima brašna doda mali postotak vegetabilnih phosphatida.

Phosphatidi mogu se primješati u kakvoj poznatoj mješačkoj napravi, n. pr. u vidu sojinog lecithina, koji se dobije prigodom ekstrakcije sojinih zrna sa oko 35% ulja. Postotak vegetabilnih phosphatida mijenja se prema upotrebljenim vrstama brašna, pri čemu se može povisiti količina evropske pšenice do najmanje 65% a u nekim slučajevima i do 100%.

Međutim postoji još jedna poteškoća, jer kako je dosada izgledalo, bila je i razmjerno slaba primjesa phosphatida ka velikim količinama brašna a napose njihovo jednakomjerno podijeljenje, kako to zahtjeva isporuka za pekarne, skopčana sa velikim troškovima i vrlo vremenotrošan rad.

Ispravno je, da se je računalo sa upotrebom na albuminu vrlo bogatog brašna, kod čega se preporučuje, da se pomiješa brašno sa phosphatidima za vrijeme priprave tijesta te se dobije sadržina od 10% phosphatida, međutim to se ne može smatrati za rješenje, jer bi prouzrokovao takav proces, kod stalne upotrebe i za male količine, vrlo veliku trošnju vremena te bi se morao izvesti u pekarnama, koje su navikle na to, da preuzmu brašno za pripravu tijesta u posve ma gotovom stanju.

Bilo je već predloženo, da se napravi

brza mješavina od 85 djelova brašna i 15 djelova vegetabilnih phosphatida i da se ta mješavina preša na uljenu pogaču, eventualno uz zagrijevanje, našto se samelje u svrhu, da bi se dobilo potrebno homogeno podjeljenje, koje se nije moglo postići u navedenoj mješavini.

Konačno se je predložilo za fabrikaciju svih vrsta pekarskih artikla, da se samelju prvo phosphatidi sa malom količinom brašna u kakvoj napravi za mlevenje, n. pr. u kuglastom mlinu, našto se tek samljeto miša sa drugim brašnom.

Utvrđeno je, da se nakon vrlo kratkog prerađivanja u poznatim mješaćima dobije brašno sa 20% sadržine uljenih phosphatida u vidu neke suhe, praškaste supstance.

Ako prem phosphatidi obično lako oksidiraju te se njihov ukus pokvari tako, da bi se moglo očekivati, da se isti u takvoj mješavini, uslijed velike površine na kojoj su podijeljeni vrlo brzo ponište, važno je da se taj produkut vrlo dugo konzervise, dapače po više mjeseci. Uslijed toga može se transportovati i uskladištiti bez poteškoća a uslijed svog praškastog oblika može se lako prerađivati a naročito miješati sa cijelom količinom brašna, dok se dobije homogena, opće slaba mješavina, koja sadrži željeni postotak. Moguće je dakle, da se taj međuproduct pripravlja u napravama za miješanje, koje postoje u tvornicama brašna.

Prema ovom pronalasku i primjeru izvođenja napravi se mješavina pomoću međuproducta tako, da se u nekom mješaću prerađuje 10—20 sekunda 32 kg najfinijeg pšeničnog brašna sa 8 kg. sojinog lecithina, koji se dobije prigodom ekstrakcije sojnih zrnara sa oko 35% sadržine ulja. U napravi za miješanje tvornice brašna pomiješa se n. pr. 2.50% dobivenog međuproducta sa dru-

gim vrstama brašna tako, da se konačno dobi 1/2% sadržine lecithina. Dakako, da su navedeni svi ti brojevi i postotci samo kao primjer te se mogu mijenjati prema prirodi upotrebljenih produkata ili raznim mješavinama, koje se žele postići.

Uslijed dobrog konzervisanja međuproducta, mogu se bez poteškoća provesti obe faze miješanja u tvornici brašna, ali se može taj postupak i ograničiti samo na drugu fazu. Stoga se vrši prvo miješanje na mjestu proizvodnje phosphatida. U tom zadnjem navedenom slučaju stupa u djelatnost međuproduct, koji osigurava konzervisanje, samo za transport a ako je potrebno i za uskladštenje.

Sva prerađnja može se prema tome izvesti pomoću uobičajenih i poznatih sprava tvornica brašna a da ne uđu tuđe primjese u brašno i da ne nastaju naročiti troškovi za prerađivanje.

Konzervisanje međuproducta može se povećati dodatkom male količine kulinjske soli, primjerice 120 g u gore navedenom primjeru izvođenja ili dodatkom drugih anti-septnih i neškodljivih agencija, koje zajamčuju konzervisanja.

Patentni zahtevi.

1. Postupak za povećanje sadržine evropskih pšenica u brašnu, koje se izrađuju za pekarske svrhe u tvornicama brašna, naznačen time, što se doda mješavini prigodom izradnje mali postotak vegetabilnih phosphatida.

2. Postupak po zahtjevu 1), naznačen time, što se upotrebi neki suh, praškasti međuproduct, koji se dobije miješanjem vegetabilnih phosphatida sa brašnom, približno u odnosu 1:4.